

ARANathDIA



MONOGRAFIC · Junh deth 2006 · Numerò 4

- 4 JUL. 2006


PATRIMÒNI ERA ASSIGNATURA PENDENTA

RC (467.1) /938

Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Biblioteques

Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General



A prumèra ora...




eth cafè
cuert o long, sol o damb lèit,
damb sucre o sacarina...



era informacion
damb **SEGRE**

4



Sonque pèires?

Restaurar qu'ei
car... e polemic.
Qué cau hèr?

per A.Sàez

14

J. L. Sans:
"Era Generalitat
aurie de declarar
mès bens d'interès
nacionau"

18

Tredòs Era
glèisa de Cap
d'Aran ei eth
prototip de basilica
aranesa.

per J.C.Boix

Era leçon aprenuda

Eth siècle XX se rebrembarà coma un des pejors entath patrimòni. As prumeries de siècle, era hame e era ignorància facilitèren que se mauvenesssen òbres d'art de valor incalculable. Despùs s'i metec sen, mès non durèc pas guaire. En 1936 esclataue era Guèrra Civila e s'alugauera buarla der anticlericalisme sauvatge. Quan se recuperen es institucions democràtiques i a tanta faena per hèr, tant per restaurar, que trenta ans despùs encara s'a era sensacion que non se pòt dar mès. I èm a temps? Es experts diden que òc, mès que mos i cau méter ara madeish o mos quedaram sense arren entà protegir. E non parlau sonque de pèires.

24

Art. Eth Mèstre
de Vielha, un
artiste (anonim?)
de finaus deth
gotic

per Albert Velasco

27

Musèus.
Un país que
s'explique damb
patrimòni, territori
e identitat

per Carol Desel

30

Lengua. Estiu,
ostiu? Ena Val
d'Aran, s'emplegue
tant una coma auta
paraula.

per Aitor Carrera

ARAN^{ath}**DIA**

Generalitat
de Catalunya

DAMB ETH SUPORT DERA
GENERALITAT DE CATALUNHA

Conselh Generau d'Aran E ETH CONSELLH
GENERAU D'ARAN

E ERA COLLABORACION DERA
CATEDRA D'ESTUDIS OCCITANS
DERA UNIVERSITAT DE LLEIDA

COLLABOREN EN AGUEST NUMERÒ: JORDI BOIX, BOYA, AITOR CARRERA, ANGELINA CASES, CAROL DESEL, XAVIER GUTIÉRREZ, EISHARC JAQUET, AMADOR MARQUÉS, MARÍA MONGE, JEP DE MONTOYA, MERITXELL NUS, JUSEP L. SANS, JORDI SUÍLS, NÀDIA TOLSÀ, XAVIER UBEIRA, A. VELASCO E ANDREU VIDAL.

EDITE DIARI SEGRE, S.L.U. DEPÒSIT LEGAU: L-1160-05. PRESIDENT: ROBERT SERENTILL UTGÉS.
DIRECTOR EXECUTIU: JUAN CAL SÁNCHEZ. COORDINE: ANNA SÀEZ MATEU. MAQUETACION:
ANNA BARCALA SIRVENT. IMPRESSION: DIARI SEGRE, S.L.U.


ETH PES DES pèires

per A.Sàez

FOTOS: NÀDIA TOLSÀ

Restaurar qu'ei car... e polemic. Mès en Aran, un país petit, mès damb un impressionant cens monumentau. Qué cau hèr? Protegir es bastendes emblemàtiques semble eth prumèr pas rasoable. E de besonh: sonque era glèisia de Santa Maria d'Arties ei Ben Culturau d'Interès Nacionau. Non n'i a pro. Es expèrts advertissen que se non s'a en compde er entorn, eth contèxte d'aguesti monuments e, sustot, eth paisatge que les entore, Aran acabarà perdent era sua personalitat. Un territori que hè drapèu dera identitat, damb lengua e cultura pròpries s'ac pòt deixar pèdar? Plan segur que nom







IDe qué parlam quan parlam de patrimòni? Evidentament, de monuments, de monuments e òbres d'art, més non sonque d'açò.

Eth paisatge, era lengua, era cultura o era istòria tanben formen part deth patrimòni d'un pòble. Er aranés qu'ei ric. Ric en patrimòni. Dilhèu per açò enquia ara s'a dilapidat sense guaire enguarda. De tant en tant se daurissen polemiques. Cau repintar era glèisa de Vila despús qu'un capelhan li dèsse un aire caribenç? Era responsa qu'ei complèxa. Aguest temple non conservaue pintures medievaus

d'especiau relevància e as parroquians que les a shautat com a quedat dempús dera colorista intervencion. Ath cap e ara fin, aguesta glèisa non ei, legaument, un monument. Era grana luta d'Aran ei arténher, precisament, qu'es sues glèises més emblemàtiques siguen declarades bens d'interès culturau. Era màger categoria sonque l'a artenhut enquia ara Santa Maria d'Arties. Aço vò díder qu'aguest temple gaudís de totes es garanties legaus de proteccio. No s'i pòt hèr arren sense qu'ua comission d'experts i dongue er assentiment. En 1976, ara hè trenta ans,

Non n'i a pro de restaurar es glèises: cau evitar que se descontextualizen.

Un copacap d'artenhuda mundiau

Eth patrimoni deth Pirenèu

qu'ei repartit per miei món. Era diaspòra de patrimoni aranés non ei frut d'ua fmancança de suenh des autoritats dera Val ena sua conservacion. Fòrça zònes, especialament pirenencas, an patit pèrtes semblants per diferents rasons istoriques. Eth Musèu Maricel de Sitges, per exemple, a eth Pantocràtor dera glèisa dera Mair de Diu de Cap d'Aran de Tredòs. Eth Pantocràtor siguec dat ada aguest musèu deth Garraf peth doctor Pérez Rosales, un important colleccioniste d'art romanic. Des fresques que se supause que pintèc en siècle XII eth Mèstre Pedret de Tredòs non sonque s'a conservat eth Pantocràtor que se sauve en Sitges. Era figura centrau corresponie ara Verge damb er Infant e se trape en Metropolitan de Nova York des que la crompèc eth multimillionari John Davidson Rockefeller. Posteriorament un collecionista localizèc en Soïssa es figures contigües ada aguesta imatge central: er arcàngel Gabriel, Sant Miquèu e es tres Reis Mags. Aguestes fresques non son plaçades en Metropolitan novairquès en repliques d'absides, coma passe damb es pintures romaniques deth MNAC, senon en ua vertadèra glèisa romanica de Segòvia que se transportèc pèira a pèira. Ath delà des fresques localizades en Metropolitan e en Soïssa, ena vòuta deth presbitèri se cre que i auie eth Pantocràtor qu'aué ei en Musèu Maricel de Sitges. Tot eth conjunt de fresques d'aguesta glèisa, atribuit ath Mèstre de Tredòs, date de miejans deth siècle XII. Es autoritats aranés hè temps que reclamen ua còpia des pintures de Tredòs

per non auer de viatjar tás Estats Units entà poder-les veir. Saben que recuperar es pintures ei lèu impossible, mès demanen que se hèsquen còpies pr'amor qu'es imatges deth Mèstre de Tredòs se poguen tornar a veir ena emblematica glèisa aranesa, eth lòc entath que sigueren creades.

En MNAC eth Conselh Generau d'Aran a identificat recentament ua cròtz romanica deth siècle XII dera madeisha glèisa dera Mair de Diu de Cap d'Aran de Tredòs. Era cròtz figuraue coma originària deth Pirenèu e procedenta d'ua colleccioan particulara. Era identificacion d'aguesta cròtz a estat eth frut deth trabalh d'investigacion documentau d'Eliisa Ros, tecnica de patrimoni deth Conselh. Tredòs cerque ath delà ua auta cròtz deth siècle XVI qu'er artista Antoni Garcia Lamolla transportèc en octubre de 1936 dra glèisa d'aguesta localitat ath Musèu deth Pòble de Lhèida entà sauvar-la deth fanatismus anti-religiós que sorgic damb er inici dera Guèrra Civila. Er artista, que sauvèc d'autres òbres coma eth Crist de Salardú signèc eth corresponsent rebut entà esviar era picaresca e garantir eth retorn dera cròtz a Tredòs quan s'acabasse era guèrra, mès es poblants d'aguesta localitat aranesa s'an auut de conformar pendent mès de seishanta ans damb veir-ne ua fotografia en blanc-e-nere. Tanben en Musèu Maricel de Sitges a apareishut part d'un retaule d'Arties que se dèc per perdut despùs dera Guèrra Civila. Eth Partit Renovador Arties-Garòs artenhèc acreditar qu'era pèça se trapaue en musèu de Sitges incorrectament documentada coma part deth retaule d'Escunhau.



que se sagèc incoiar tota era Val. Ei a díder, es nuclèus istorics des poblacions araneses, atau coma es sòns monuments mès emblematics. Èren d'auti tempsi e era societat aranesa qu'ac refusèc frontauament. Eth projècte caduquèc sense que ne se tornèsse a prepausar. Ara dessús dera taula se prepausen d'autes propòstes, com ara eth besonh de protegir es paisatges mès singulars, mès seculars, com ara eth campanar de Salardú damb er Aneto ath hons. Aço totun, ges a compdar d'ua auta polémica: era urbanizacion der entorn dera glèisa d'Unha. Plan segur que

ERA GRANA LUTA D'ARAN

Era grana luta d'Aran ei arténher, precisament, qu'es sues glèises mès emblemàtiques siguen declarades bens

d'interès culturau.
Era màger categoria
sonque l'a artenhut
enquia ara Santa Maria
d'Arties

tot non s'acabe enes glèises. Eth cap der airau de gestion museografica deth Musèu d'Istòria de Catalonha ei Jusèp Boya, de Les. Boya advertís qu'ath delà deth patrimòni monumentau i a elements mès umbles, mès non per açò mens importants. Parle deth paisatge, era garia des ueus d'òr deth torisme, mès tanben des desbrembades bòrdes damb tet de palha, un tret identitari aranés que cor seriós perilh d'escantilhament. O deth patrimòni industriau. Molins, mòles, fabriques, mines... S'an de conservar, mès en sòn contèxte. Se s'urbanize tot er entorn, se se pèrden es referéncies, quin sentit aurà er esfòrç de mantier aguest parc immobiliari? Mès non ei facil. Eth torisme compòrte ua fòrta pression urbanistica. E non sonque ena Val d'Aran. Eth professor dera Universitat de Lhèida Jordi Bolòs, expert en paisatge, met emfasi en besonh de preservar sense descontextualizar, çò que ja mès se hè. Ena Val de Boí, per exemple, eth hèt qu'es glèises romaniques siguessen plaçades dehòra deth nucli urban des poblacions ère un des elements que configurauen era personalitat d'aguest territori. Açò ja non ei atau e Sant Climent de Taüll, un des emblemes d'aguest romanic que tanben a estat declarat Patrimòni dera Umanitat pera Unesco, ja ei practicament laguens deth pòble artificiau qu'an configurat es disparières promocions immobiliàries que s'an endegat ena zòna.


ESFÒRÇ IMPORTANT

Elisa Ros, tecnica de Patrimòni del Consell Generau d'Aran, explique que s'està hènt un esfòrç important entà protegir eth patrimòni. "Aban-

tes totes es glèises èren dubertes, sense mesures de seguretat. Ara auem auançat fòrça. Auem barrat es que son en zònes mès isolades, auem installat alarms". Mès non sonque se trabalhe era seguretat. "En 1998 inicièrem un inventari deth patrimòni que revisèrem en 2000 e ara mos i auem de tornar a méter pr'amor que tostemp i a bèra donada que non ei correcta". Es investigacions obliguen a revisar aguest inventari, qu'en cas deth patrimòni eclesiastic ei practicament acabat, mès tanben balhen alegries. Recentament s'a localizat ua taula deth retaule d'Arties qu'eth musèu Maricel de Sitges auie catalogada, erròniament, coma originària dera glèisa de Sant Pere d'Escunhau e en Musèu Nacionau d'Art de Catalonha a apareishut ua crotz romanica dera glèisa de Cap d'Aran de Tredòs dera que se desconeishie era procedéncia. "Des d'est'an passat auem hèt recèrca a compdar de fotografies de prumèrs deth siècle XX", explique Elisa Ros. Non se tracte de recuperar aguest patrimòni perquè, talament coma reconeish aguesta tecnica deth Consell Generau "es possibilitats de reclamar son minimes", mès aumens s'a artenhut localizar ua part d'aguest patrimòni aranés que per circumstàncies dera istòria s'auie perdut. "Dera crotz de Cap d'Aran non auem cap sòrta de donada, mès òc que sabem qu'eth retaule d'Arties se desmontèc en 1936 entà evitar que se maumetesse pendent era Guèrra Civila e se trespassàt ath Musèu deth Pòble de Lhèida e posteriorament a Saragossa per part des nacionaus. Sabem que dues escenes "se perderen" en cors d'aguesti transpòrts. Segurament se



Era fòrça dera societat civila



Devarament "romanic" deth sègle XXI.

Era Guèrra Civila supausèc ua deshèta patrimoniala sense precedents. Entre çò nombrós que se perdec destaque, sustot, eth santuari de Mijaran. Se'n hèc un de nau "fòrça foncionau", en paraules der escrivian Jèp de Montoya. Tant, qu'eth ei eth prumèr d'èster plan critic damb eth resultat. Ara ben, "un còp que ja si guec hèt eth nau santuari, non mos podíem dedicar a planher-mos, senon que pensè qu'ère melhor ua hujuda tà dauant". Ei a díder, dotar de contengut aquera bastenda que resultaue tan impersonala. Se tractaue de recuperar (o recrear) es valuoses òbres d'art que li èren pròpries. Prumèr se decidic hèr ua replica dera Mair de Diu de Mijaran. Ua replica dera replica des ans quaranta qu'actualament se venere ena glèisa de

Vielha e que tanben se perdec pendent era Guèrra. Mès despús se decidic hèr un pas mès: recuperar eth davarament deth mestre d'Erlh qu'auie artenhut aqueth santuari enquia que volèc pes aires. Montoya en parlèc damb mossèn Amiell, archiprest d'Aran. I ère d'acòrd, mès calie trapar finançament e açò non ère facil. Montoya aconseguic un prumèr donatiu dera Agrupació Recreativa d'Empleats de Productora de Fuerzas Motrices entà tirar tà deuant eth projecte, ath que tanben s'i somèc eth Conselh Generau e la Fundacion Endesa. Montoya, que coneishie eth trabalh der esculptor basc Antonio Fernández de Ortega y García de Acilu, li encarguèc era suenhat prètzhet. Artista e escrivian campèren es glèises dera Val d'Aran, dera Val de Boí e

deth Comenges e se metec en marxa aguest insolit davarament romanic deth sègle XXI. Dus ans de suenhat trabalh sigueren de besonh entà amiar-lo a tèrme. Non podem desbrembar que se tracte d'ua òbra monumentau qu'aucupe un frontis de quate metres d'amplè per tres de naut. "Despús encara auérem eth dilèma s'ac policromàuem o deishàuem era husta nuda". E s'optèc pera policromia. Un aute basc, Carlos Ruiz de Ocenda, siguec er encargat d'aplicar eth color ath conjunt. El 8 de seteme de 2001, eth nau santuari de Mijaran estrenaue davarament. "Ara eth santuari de Mijaran torne a èster un lòc simbolic ath delà des credences religioses". Era fòrça dera societat civila non s'a de menspredar ara ora de salvagardar eth patrimoni.

LÒSA GALHEGA?

Era restauracion des tets des glèises pòrte coa. S'a d'emplegar lòsa galhega o materiaus autoctòns? Restaurar qu'ei polemic.

Cau evitar qu'es glèies se descontextualizén en tot protegir eth sòn entorn paisatgistic e urbanistic.



deurien véner de manèra irregulara en mercat d'antiquitats.

De hèt, d'ua des escènes, era dera Ascension, coneishem que passèc a formar part dera colleccion privada Perez Rosales. E d'aciu ath Musèu Maricel de Sitges. Maugrat qu'ei dificil, er ajuntament de Naut Aran a iniciat contactes entà sajar de negociar eth sòn retorn".

Ath delà der art sacre, i a un patrimòni desconeishut e pòc avalorat mès non per açò mens important. "Eth patrimòni industriaui ei fòrça interessant. Ena Val d'Aran auem musealizada era mina Victòria d'Arres, que se pòt visitar". Ua mina de zinc que siguec en funcionament enquî-


as ans cinquanta. N'ei sonque un exemple. Tanben i a un patrimòni preindustriaui moigut per fòrça idraulica a redescorbir. Mòles harinèrs que condèn com ère era economia aranesa non hè tanti ans. "Un bon exemple serie era Mòla de Salardú, que tanben a estat musealizada". Non serà era darrèra. Des deth Conselh Generau se trabahe ena recuperacion dera mòla de Betren.

Mès dificil ei conservar eth patrimòni arquitectonic privat. "Auem cases des sègles XVI e XVII fòrça destacades, atau coma exemplars notables d'arquitectura populara, com ara es bòrdes", ditz Elisa Ros. Aguesti bens immòbles son protegits pes Normes

Subsidiàries d'Aran. Ues normes que mèrquen ua sèria de delimitacions. "Ara ben, eth problema ei qu' aguestes normes s'an d'interpretar en cada cas concret e non toti les interpreten paierament", hèt qu'a viatges genère polemica. Açò va restacat en bèra sòrta ara quasiben inevitable pression urbanistica ara que son sometuts es territoris toristicament importants. "Ei cèrt qu'aguesta presion pòt supausar un perilh entara conservacion deth patrimòni, mès ath viatge, sense es recorsi econòmics que se deriven deth turisme serie mès complicat encara conservar aguest patrimòni". Ei a díder, que se ben "cau cercar un equilibri", non s'a



Maugrat es esfòrçi des darrers ans entà promocionar-lo, eth romanic d'Aran encara ei un gran desconeishut.





Glèisia de Vila.

Un cas insolit: era glèisa de Vila

Era glèisa de Vila ère ua des mès desconeishudes d'Aran. D'origina romanica, lutz des de hè temps ues insolites pintures muraus. Insolites pr'amor tant pera sua estetica coma peth sòn colorisme, semblen ues fresques mès pròpries d'una glèisa caribenha. De hèt, non ei casual aguest estil coloniau. Es pinturas les encarguèc un capelhan d'origina colombiana a un paisan sòn. Blu, vermelh e daurat siguren es colores escuelhudi. Per çò que tanh ara iconografia, en aguestes fresques s'aprecie ena quèrra en tot guardar ar autar ua man de granes dimensions en tot sostier un arradim deth que subgeres ua cròtz. Ath hondo, eth solei. En centre, ua representacion der Esprit Sant. Ara dreta, ua auta man de notables dimensions dèishe veir es claus de Sant Pèir, patron dera

glèisa. Es columnes der autar combinan eth blu damb eth vermelh fòrt e brillants dauradi. En un late-rau, un àngel anunciador. Què cau hér? Ua comission mixta integrada per tres membres deth Conselh Generau d'Aran e tres membres deth Bisbat d'Urgelh artenhèc era conclusion qu'aguestes pinturas non èran pròpries d'un temple medieval pirenenc e que calie repintar era glèisa.

Aquerò òc, damb eth consens des parroquians. Era glèisa demore igual de cridaira. Semble èster, es vesins an digerit eth sòn aspècte enquiathe punt qu'ara consideren que tornar as murs blanqui representarie un pas tà darrèr. En aguest sens, cau rebrembar qu'es muraus non capereren cap vestigi artistic important. Ara cau decidir se se quedén.

de veir eth torisme coma ua menaça, ben ath contrari. "Çò qu'auem de hèr qu'ei apostar fort peth torisme culturau entà completar era aufèrta deth torisme esportiu. Açò mos permetrà desestacionalizar eth negòci e, ath viatge, mos ajudarà a conéisher e conservar milhor eth nòste patrimòni". En aguest sentit cau descatar que des de hè uns ans ja se destinan esfòrçi (e recorsi) a difóner era aufèrta culturau aranesa. Elisa Ros met es exemples dera Rota Romanica d'Aran, gestionada des deth Musèu dera Val d'Aran, que permet era visita guidada as glèises artisticament mès remarcables deth país, atau coma deth cicle Romanic Musicau, en que s'amassen musica e arquitectura. Se tracte d'un cicle en que s'auferrissen concerts en diferentes glèises romaniques dera Val. Abantes que comence eth recitau, s'auferí ua breu interpretacion de tipe istoricartistic

ath temple, aguesti darrers ans a trauers d'ua presentacion en imatges en *power point*. "Tant aguest cicle coma era Rota Romanica cada viatge an mès exit e mos ajuden a dar a conéisher un patrimòni encara fòrça desconeishut dera Val d'Aran". Non s'a de desbrembar qu'er aganat esculptor anonim o milhor, talhèr d'esculptura d'època romanica, coneishut sus eth nom deth Mèstre d'Erlh tanben travalhèc fòrça en Aran a on s'an conservat bèri exemplars mès que destacats dera sua produccion artistica, com ara eth Crist de Mijaran o eth de Salardú.

Eth deputat ath Parlament per Unitat d'Aran Francés Boya met eth dit ena plaga: "Eth patrimòni ei era grana assignatura pendenta deth Govèrn d'Aran". E non pas perqué non s'i age invertit. "Pensi qu'eth grad de conservacion dera majoria d'immòbles monumentaus ei pro bon e s'i a de-

dicat recorsi". Ara ben, n'i a pro? "Ei inevitable hèr ua comparacion damb era Val de Boi", ditz Boya "En aguesta val vesia an hèt deth romanic un trèt identitari qu' atire torisme. Aciu auem un patrimòni tant o mès important qu'encara ei un gran desconeishut", se planh. "Non i a sensibilitat, sonque s'està pendent d'apraiari es tets que se maumeten". E ne atau: "non pòt èster qu'empleguem materiaus que non son autoctòns dera Val d'Aran entà restaurar es glèises, com ara era lòsa galhega". Hig qu'ei "ua contradiccion" non potenciar era singularitat d'Aran. "Sabem que touristicament podem auer era competència de destinacions mès exotiques, mès a bon prètz... per açò auem d'apostar per çò que mos hè difereents, unics". Se referís ath paisatge, ath patrimòni, mès tanben ara lengua e ara cultura, ara etnologia. "Auem d'artéñher qu'eth visitant pogue hèr



TORISME CULTURAU

Apostar peth torisme culturau pòt èster era clau ara ora de preservar eth paisatge e arténher era tanti viatges

reivindicada desestacionalizacion. Ei inevitable hèr ua comparacion damb era Val de Boí.



ua passejada pera nòsta istòria, com-préner coma a interactuat er òme damb era natura en aguestes contrades". Eth deputat assegure que no compren "que dem çò que non auem a una etapa deth Tour de França que durarà vint-e-quate ores e non s'avalore ua cultura de mil ans". Es pagesi e es ramadèrs son a punt de desparéisher deth Pirenèu e "se non vesilham, lèu non poiram explicar as naues generacions com èrem abantes dera arribada deth torisme"

CATALÒG DETH PAISATGE

En un des darrers pleï deth Conselh Generau d'Aran se prepausèc hèr un catalòg deth paisatge. A compdar deth cas d'Unha, Unitat d'Aran entenec qu'ère ua intervencion urgenta que garantie era preservacion des espacis mès singulars dera Val. "I a lòcs intocables e non auem de demorar a que mos diguen quini son des dera Generalitat", ditz Boya. Se referís a qu'era prepausa siguec acornerada perqué se considerèc qu'eth Govèrn dera Generalitat ja trabalhaue en ua lei deth paisatge. "Non pòt èster qu'eth síndic non reivindique era sobeiranetat d'Aran en un cas tan basic. Non pòt èster que mos diguen es de dehòra qué auem de conservar deth nòste país".

Ath darrèr d'aguestes discussions politiques i a ua qüestion econòmica per resòlver: eth patrimòni non s'a de concéber coma ua lòsa que dificulte eth creishement, senon com un as ena manja qu'Aran encara non a trèt. Apostar peth torisme culturau pòt èster era clau ara ora de preservar eth paisatge e arténher era tanti viatges reivindicada desestacionalizacion.

ENTREVISTA

JUSÈP LOÍS SANS

ETH RESPONSABLE deth departament de Cultura deth Conselh Generau, Jusèp Loís Sans, explique es dificultats entà afrontar era conservacion der important inventari monumentau aranés. Reclame que i age mès declaracions de Ben Cultural d'Interès Nacionau entà protegir aguest ric legat.

Fotos: Susanna Casanovas

“Era Generalitat aurie de declarar mès bens d'interès nacionau”

Coma se pòt mantier un patrimoni istoric e artistic tan important com eth dera Val d'Aran en tot auer en compde qu'ei un territori petit e poc poblat?

A còsta de volentats e de sòs. Es inversions en patrimoni, per sòrt, s'incrementen d'an en an. Era sensibilitat publica e privada pes valors culturaus creish.

Era glèisa ei eth principau propietari deth patrimoni aranés (e per tot). Quin ei o quin a d'èster eth ròtle deth bisbat d'Urgelh ena conservacion d'aguest patrimoni? I a bèth tipe de convèni damb eth Conselh Generau?

Efectivament, i a molt bones relacions damb eth Bisbat d'Urgelh per çò que hè ath manteniment e conservacion deth Patrimoni. Eth 19 de junhsèga de 2004 se signèc un document entre eth Bisbat d'Urgelh e eth Conselh Generau d'Aran, peth quau se creaue ua Comission de seguiment conjunta entà intervencions enes bens artistics dera glèisa. Aguesta Comission, a produsit acòrds d'in-

tervencion qu'an facilitat es actuacions. Ath long des darrers ans, era Glèisa a mostrat ua sensibilitat destacada pes bens artistics, e ath delà a podut aportar un punt d'enguarda eclesiastic e de practica dera fe qu'an es glèises.

Coma se conjugue eth creishement urbanistic d'ua zòna toristica damb eth respècte ar entorn monumetau?

Non i an formules definitives. Per un costat, cau complir era norma e aque-rò ei lo prumèr que cau auer present. Es drets des usatgers o des propietaris se materialize damb eth compliment des leis, e en aguest cas es normes urbanistiques an un pes plan important. En moment de crear es normes de planejament, cau auer present que dempùs non se poderràn híger valoracions aleatòries e que quan es normes dan un poder a un individu, aqueres normes son d'obligat compliment entà toti, e eth prumèr complidor a d'èster era Administracion. En tot concretar, s'era Norma possibilite a un particular de

poder bastir ues cellules en un terren determinat, eth quau ei apròp d'un monument, aqueth dret, eth propietari, l'a de poder exercir. Era Administracion poderà negociar eth menor impacte possible, mès de cap manera pòt amendrir aqueth dret; poderà adquirir era propietat e non exercir eth dret e en tot cas, en moment de hèr era norma es administradors e administrats aurien auut d'intervier en sens qu'auessen considerat. Çò que mos cau ei promòir normes que respèten eth miei natural e culturau. Ei a trauèrs de normes corrèctament e democraticament elaborades coma protegiram es bens e es personnes.

Ara ora de restaurar, quini critèris se seguissen? I a auut bèra polemica sus se calie mantier er esprit romanic d'un temple o ben conservar er aspècte qu'a auut es darrers sègles.

Hi ha hagut alguna polèmica sobre si calia mantenir l'esperit romànic d'un temple o bé conservar l'aspecte que ha tingut els darrers segle.



Non i a manères matemàtiques d'actuar. Cau auer en compde es critèris des arqueòlgs, des istoriadors, des arquitectes, des tecnics dera preservacion deth ben e deth paisatge... mès tanben cau auer en compde era opinion des vesins mès immediats, e en cas des glèises cau auer presentas usatgèrs des glèises, ei a díder ara parròquia.

Amassar es directritz e critèris tecnics damb es interèssi non ei tostemp evident, e entad aquerò ei bon de poder hèr eth maxim de consultes possibles. Cau daurir era participacion e finalament cau resòlver. Es critèris non son jamès senzilhs, non son clarament objectius; eth color d'un edifici pòt èster ofensiu entà

uns e ben integrat entà d'auti. Er exècs de bastiment ei en un limit non definit. Era restauracion d'un monument pòt seguir plantejamens molt differenti e toti pòden èster tecnicaments justificables e po dem trobar sectors sociaus entara defensa de toti es models.

Com se resòlv un cas com eth dera glèisa de Vila, pintada en un estil pòc representatiu deth Pirenèu?
En Vila se pintèc er interior dera glèisa damb un estil non pròpi d'agues latituds. Quan es tecnics e es administradors mo'n dèrem compdemos metérem es mans en cap e ac considerèrem un escandol. Totun, aquerò se realizèc damb tota era bo-

na volentat des mès immediats usatgèrs. Eth capelhan deth pòble, d'acòrd damb es vesins, prenec era decision damb era volentat de hèr mès polida (segontes eth sòn critèri) ua glèisa qu'auie es parets descolorides. En principi creiguem que non se maumetec cap de ben que i existisse anteriorament, e que s'ara se volesse recuperar era situacion anteriora n'i aurie pro damb encalar o pintar de blanc aqueres parets. Mès sembla qu'es madeishi vesins, qu'ac amparèren en sòn moment, ara non veirien massa ben que se hesse un pas endarrèr.

S'era Administracion se n'enterèc damb retard, ei pr'amor qu'era glèisa de Vila non ei massa emplegada

ENTREVISTA

entà actes e eth sòn valor artistic non ei tanpòc des mès remarcables de ra Val d'Aran. Totun, eth Conselh Generau a dedicat esfòrci entà qu'era glèisa gaudisse de melhores importants en restauracion, en evitar umi- tats... E ara, volem qu'era polemica

generada se solucione damb era par- ticipacion des vesins e des tecnics. Se cau, deisharam es parets coma son, sense renonciar ath critèri de que s'aure podut hèr d'ua auta forma.



Quan se venèren pèces que son òbres mestres der art dera Edat Mieja, cau apostar per hèr repliques o mantier-se fidèls ara tradicion?

Es repliques son ua bona gessuda. Ena Val d'Aran i an fòrça pèces d'art religiós e totes an mès o mens valor. Creigui que calerie auançar en amas- sar totes es pèces en un centre unic, evidentaments en territori aranés. Aguest centre aurie d'auer es mil- hors condicions techniques e de se- guretat, e aurie de permetére era contemplacion per part des interessats en condicions adequades. Ei a dí- der, que se tracte de possar un Musèu d'Art Sacre. Eth Conselh Generau a clar qu'aguest ei eth camin, donques qu'acondicionar totes es glèises entà impedir era degradacion, es pa- natòris o es accidents des pèces ei quauquaren qu'en aguesti moments serie excessivament costós. Ath de- là, es repliques son es solucions entà qu'en totes es glèises s'i posque mantier ues pèces entà adoracion des fidèls e entara ambientacion de ra glèisa. Totun, èm conscents de que toti es pòbles son orgulhosí der art des sues glèises e non ei facil ce- dir era pèça entà que sigue plaçada en un autre pòble, sense damnatge de bères sensibilitats. Aguest a d'èster un procès seren, tranquil, entà evitar herir es sentiments des pòbles, mès tanben rigorós donques qu'ua pèça maumetuda o perduda signifi- que un gran mau entà toti.

En món dera cultura se critique qu'es institucions invertissen autant sòs en peires. Coma se pòt implantar era cultura deth mecenatge?

Restaurar ei complicat e car. Es mecenatges son dificils, donques que cada viatge mès se fixen en òbres magnes, en òbres que posquen èster valorades per fòrça gent e a on era difusion dera accion empresari- au o deth mecenes po sque èster ampliament publicitada. Ena Val d'Aran auem obtengut qu-

JUSÈP LOÍS SANS:

"ÈM PARTIDARIS D'AMASSAR TOT ER ART SACRE EN UN MUSÈU, MÈS A D'ÈSTER UN PROCÉS SEREN E TRANQUIL"

auques accions de mecenatge, mès non ei cap bric facil, e ei era Administracion publica, e en cas aranés eth Conselh Generau d'Aran, eth prumèr inversor en aguest encastre.

Podem auançar quines seràn es pròplèus intervencions deth Conselh Generau en matèria de patrimoni artistic e arquitectonic?

Per çò que hè as glèises, em en disposicion d'intervier en campanau dera glèisa de Garòs. Tanben vam a auer ua decidida intervencion en senhalizacion der art romanic, amassa damb eth Comenges e eth Coserans, damb ua aportacion importanta dera Union Europèa. En un nivèu mès elementau, auem començat petites intervencions en bens móbils dera glèisa de Benós, ena façada dera glèisa de Bossòst, ena batia dera Gausac, ena illuminacion dera glèisa de Vilamòs, en interior dera Glèisa de Bagergue, de Salardú e de Les, e en bères autes. D'entre totes es glèises, era mès destacada pera sua qualificacion coma Ben Culturau d'Interès Nacionau ei era glèisa de Santa Maria d'Arties, ena quau èm en constanta actuacion.

En aguesti moments, se trabalhe ena sua illuminacion exteriora, gràcies ara esponsorizacion d'Endesa, e amassa damb era Generalitat e eth Bisbat realizam un projècte d'intervencion integratu en tot eth monument. En un aute orden, s'invertís ena Mòla de Betren entà convertir-la en un nau espaci museístic e ena ampliaciou e milhora deth Musèu dera Val d'Aran.

Eth Conselh Generau d'Aran a competéncies en matèria de patrimoni mès, i a bera sòrta de convèni de

collaboracion damb era Generalitat de Catalunya o damb bera auta institucion?

Es convènis existissen damb diuer-ses institucions: era Generalitat, eth Bisbat, quauqui ajuntaments... Ei de besonh un trebalh en conjunt entà hèr mès efectiva era actuacion. Damb era Generalitat mentenguem boni e contunhs contactes. Era Generalitat a ues estructures tecniques que nosati non auem, e aquerò ei bon profitàc entà qu'era interevencion sigue mès completa; tanben dispausen de capacitat de finançament e d'intervencion. Mès toti auem comprés qu'ei eth Conselh Generau d'Aran qui a d'administrar es sòns bens, e en un àmbit coma eth des bens potrimoni- aus deth territòri, ei a on pren mès sentit aguest besonh de govèrn.

I a fòrça òbres d'art araneses en musèus forans e en col·leccions privades per tot eth món. Què se pòt hèr? (Mos referim ara possibilitat de hèr repliques, un inventari...)

Evidentament, cau inventariar-les, estudiar-les e catalogar-les. D'agues-ti estudis e catalogacions en cau hèr difusion e facilitar era observacion des òbres. Dempús, era decision sus era possibilitat de reclamar era pèça depen des circonstàncies en qu'era pèça anèc a parar en lòc a on se trape en aguest moment, e des volentats de toti es implicats. Non ei çò de madeish ua pèça panada e que se trape en un musèu public, que ua pèça aquerida legauments en sòn moment e que se trape en ua coleccio privada.

Cau pensar que bères pèces s'an conservat gràcies ad aqueth interès qu'en bèth moment aueren certi sec-

tors sociaus tà emportar-se'n es pèces e que d'ua auta forma aurien podut acabar en huec o maumentades pes mautractaments der òme. S'es recorsi ac permeten, ei bon de hèr-ne còpies. Totun, eth retrobament d'ua pèça a d'èster motiu d'alegria entà toti.

Eth patrimoni monumentau aranés a pro proteccio jurídica?

Era proteccio jurídica jamès ei sufisenta, tot e qu'a viatges des de quauqui particulars afectats o des de posicions especulatives encara se trape excessiva. Es bens poden èster protegits en tot declarar-les d'interès nacionau o d'interès locau. Er acòrd de declaracion des prumèrs, correspon ara Generalitat e es d'interès locau ath Conselh Generau d'Aran, damb era excepcion deth municipi de Vielha e Mijaran que correspon ar Ajuntament. Ei a díder, qu'es proteccions jurídiques traspassades ath Conselh son pògues. Un Ben Culturau d'Interès Nacionau a ua bona proteccio jurídica e per açò ei important que n'i age mès ena Val d'Aran; per exemple, en àmbit des glèises sonque n'i a ua (en Arties) e totun i a bens immòbils eclesiastics de fòrça valor. Enes ans 70, existic ua iniciativa qu'incoau com a Ben Culturau d'Interès Nacionau tota ua sèria de glèises e parts vielhes des pòbles, mès tot aqueth esfòrc quedec sense continuitat e es expedients, en non resolver-se, an quedat dehòra d'efectivitat. Totes es actuacions posteriores en àmbit urbanistic e de normativizacion non ac an auut en compade, e es administracions damb capacitat enes declaracions non les an revitalisat.

Eth Conselh Generau d'Aran a hèt quauques declaracions coma Ben Culturau d'Interès Locau, mès era proteccio jurídica e es ajudes institucionals (e de tot tip) de que gaudissen aguesti bens non ei cap era madeisha que se siguessen un ben nacionau, ne d'un bon tròç.

Un naut plaèu a miei vessant deth pòrt, ua flor que suberges en mantèu de nhèu, ua imatge dera Mair de Diu que ve era lum, ua cripta que non consèrve memòria, ua devocion religiosa qu'arraïtze e demore entre era gent, aguesti que son es components legendaris de Santa Maria de Cap d'Aran.

Mès qu'ua glèisa

per Jordi C. Boix

Dr. en Istòria e professor der IES de Vielha

FOTOS: NÀDIA TOLSÀ

ERA MAIR DE DIU DE CAP D'ARAN

Prototip deth type de basilica aranesa, era glèisa de Cap d'Aran amasseua dilatada istòria e centre un conjunt complexe damb eth cementèri, es dependéncies adossades (aué despareishudes), e dus edificis exempts, era tor campanau, d'aspècte militar, e eth tradicionau comunidor o endret d'amassada des delmes e de pregàries contra es designis deth maligne; eth pas deth temps a estat inexorable, es reformes an estat notables ath long des ans, mès, a estat sustot era vida modèrna çò qu'a suplantat sustot eth sòn caracter originau. Plaçada a 1370 m. de naut, presidís Tredòs, entorada d'urbanizacions que li an restat eth caracter primigèni de talaia de val.

Era manca de notícies reculades hè dificil entreveir era origina e era rason d'èster d'aguesta glèisa en un endret autan elevat. Darrerament, s'a destacat eth sòn vincle damb era istòria institucionau dera Val, pr'amor de com s'i amassaue cada an, eth dia 2 de seteme, eth Conselh Generau. Entre era tradicion e era legen-


da, ei positiu qu'eth toponim latin de Cap d'Aran indique ua clara pertinença e lideratge, mès tanben un establiment suberpausat a un contexte iberobasc, ena antiga rota viària que seguie era val dera Garona, des der Atlàtic.

Era establiment se trape tot just as pès deth pòrt des Ares (1313), despùs pòrt des Pèires Blanques, noms evocadors d'un eventuau santuari antic d'altitud, hèt que confirmarie un autar votiu roman trapat en tèrme de Tredòs. Era foncion d'espiau de pòrt, d'acuelhuda de viatgers qu'en un trajècte tortuós de 6,30 ores s'encarauen a perilhs ben reals, cada an se compdauen victimes deth besonh o dera imprudència en pòrt dera Bonaigua, no siguesse cap pas aliena ath prètzhet de Cap d'Aran, e coma ditz eth repervèri "en pòrt e ena mola peth maitin". Totun açò era istòria que la hèm es òmes, e es capricis dera geopolitica hèn que pendent bona part dera edat Mieja era colhada de Pallars, tot e èster era via mès adequada, se trapèsse inter-

rompuda per entàs truginers d'an-dus vessants.

Perfecte exponent des transformacions dera arquitectura dera Val, era glèisa de Cap d'Aran ei era mès antiga conservada ena que se definís eth type de basilica aranesa. Era capçalera conserve es caracteristiques vòutes de quadrant d'esfera e de miei canon, mès era rèsta der edifici ei cobert aué per ua impressio-nanta estructura d'estaudèls de husta, e non sabem se s'arribèc a executar jamès eth projècte originau de vòutes de canon ena nau central e de quart de cercle enes laterals, que deuenian anar reforçades per arcs toraus. Es parts mès antiques eviden-cien ua construccion de finaus s. XI o principis s. XII, en tot seguir es for-mes lombardes.

Eth modèl formau e tecnologic definit en Cap d'Aran, completat damb es aportacions dera val de Boí, ar-tenech ua notable qualitat e auei de convertir-se en predominant ena Val d'Aran ath long des sègles XII i XIII, periode de renovacion lèu totau de-



ERA MÈS ANTIGA

Perfècte exponent des transformacions dera arquitectura dera Val, era glèisa Mair de Diu de Cap d'Aran ei era mès

anciana conservada ena que se definís eth tipe de basilica aranesa. Mòstre ua sòbria elegància exteriora.



No sabem per qué era glèisa de Cap d'Aran ei en un endret tan naut, ath limit deth poblament uman estable.

ra arquitectura aranesa, e des arts en generau, en tot seguir ua evolucion pròpria, sense solucion de continuitat, enquia arribar ath sòn pròpri agotament.

Auem documentacion sus Cap d'Aran er an 1192 coma limit deth terçon de Garòs en Sus, e lèu seguit Santa Maria de Cap d'Aran en recéber un privilegi de franquesa per part de Peir eth Catolic (1198). An transit deth XIII ath XIV conste que centraue un nucli poplant (1280, 14 vesins; 1313, 16 vesins), e en aguest lòc es sòns poblants siguieren es prumèrs en rendre jurament ath rei Jaume II. Damb tot, era vila despareishec en aqueth sègle, maugrat trapar-se ath pè deth Camin Reiau Major, e era confirmacion de Pere eth Cerimoniós qu'es mercaders estrangers auien de liurar era leuda en lòc de Cap d'Aran (1381). D'aguest temps auem noticia tanben dera sua apertenença ath bisbat de Comenge, totun despolhada de parroquians. Demorèc alavetz coma santuari marian en ambit deth terçon, e mantienguec ua rela-

cion fòrça especial damb Tredòs, enquia arribar ath punt de suplantar era parròquia d'aguest vesiatge.

Era portalada principau presenta ua estructura fòrça senzilla, totun era originau en eth contèxte aranés, e ei decorada de manera sòbria damb elements de tradicion antica, que amuishen aguest arcaïsme pròpri des talhèrs locaus. Era bastenda, exteriorament, mòstre ua sòbria elegància qu'amasse era austerioritat primitiva damb ua seguida d'elements decoratius, contrafòrts que trinquen era monotonia des façanes, pòrtes e hièstres esculturades que contriboissen a balhar vistositat as parets despolhades, frises d'arcuacions cègues e cornises sostengudes per mensules e permòdols esculpits, tot e que son distribuïdi de manera irregulara, e diuèrsi elements isoladis que criden era atencion pera sua originalitat, com ara es dues carasses dera banda nòrd, barreja d'art primitiu e fantastic, qu'evoquen cultes primius e simbologies ancestraus.

Totun açò, era decoracion mès

exuberanta se concentre ena cabecada, a base de repetir séries de dobles arcuacions entre lesenes, acabades damb péira tòsca. Era cripta auceu tot er espaci disponible, damb er accès frontau. Fòrça mès interessant ei aquerò que s'i a manlevat (1930-50), e qu'aué se trape dispers entre Nova York e Barcelona, un conjunt de pintures muraus qu'ornauen er absida e er arc triomfal, atribuït ath talhèr itinerant deth mestre de Pedret. Era vedença der autar de Cap d'Aran auie d'èster impressionanta, damb era Maiestas Maria e er Infant en centre dera conca absidal, costejats pes arcàngels Miquèu e Gabriel, e en tot recéber es aufrenes des tres reis mags; ena exèdra eth tipic collegi apostolic, e davant, ua paloma que representaue er Esprit Sant, e ua Maiestas Domini que corbie era vòuta deth presbitèri, e dejós, sant Joan evangelista e es martirs milanesi Gervasi e Protasi. Deth tot aconselnable er empleg des modèrnies tecnologies entà recuperar aguesta vedença sense dubte captivadora.

ENTREVISTA

JUSÈP BOYA

ETH CAP der Airau de Museografia deth Musèu d'Istòria de Catalonha se mòstre preocupat peth pòc respècte ar entorn que s'a "non sonque en Aran, senon pertot". Cre qu'ei prioritari garantir era preservacion arquitectonica e paisatgistica deth Pirenèu entà non aucir era garia des ueus d'òr.

Fotos: Eva Guillamet

"Aran a patit ua amputacion brutau dera sua memòria"

Tant patrimòni en tan pòc territòri, com se pòt mantier?


Çò de mès important qu'ei inventariar aguest patrimòni. Cau saber qué auem e en quina situacion se trape. Aço ei basic, mès malurosament encara ac auem a miei hèr. S'i trabalhe, mès quede fòrça faena per hèr. Eth patrimòni etnografic, per exemple, encara ei fòrça minoritari. O eth patrimòni industriaui. Damb aguest panorama, era prumèra pregunta que mos auem de hèr ei quin modèu de desenvolupament se prepause entad aguest territori. D'ua auta manèra, imperarà eth corre qui pogue. Auem de pensar en aumens vint-e-cinc ans vista, e me sembla qu'acò non se hè. Non èm conscienti qu'eth torisme talament coma l'entenem ara va en detriment des nòsti interèssis, perqué se non apostam per un desenvolupament sostengut, auciram era garia des ueus d'òr. Auem de fomentar eth torisme deth paisatge e era cultura, un torisme respectuós damb eth miei ambient e eth patrimòni. Pensi qu'acò ei autant important coma elaborar normatives de proteccion des nòsti monuments.

Diversificar era aufèrta?

Plan que òc! Eth torisme de nhèu ei plan depredador, auem de cercar un torisme de qualitat. Mès per açò ei de besonh qu'era poblacion se sensibilize. E açò va mès enlà d'avalorar un leit motiv coma eth romanic. Per exemple, cau assessorar entà appiar cases. Non pòt èster que mos quedem damb es normes subsidiàries. En aute costat dera termièra occitana açò se suenhe fòrça, s'informe dera paleta de colors que se pòt emplegar, des materiaus mès cosents... Aciu era gent ei perduda. Encara que se volguen hèr es causes ben, que non se pòt. Aquerò òc, es ajuntaments son es prumèrs a non balhar exemple e hèr òbres publiques que non mòstran cap de respècte pes barris ancians des poblacions. Pensi que non ei ua qüestión de mala fe, senon de desconeishença, per açò ei tant important elaborar un inventari deth patrimòni.

Se protegis fòrça eth romanic, a viatges en detriment d'auti estils. Qu'ei subervalorat?

Eth romanic, pera sua qualitat e par-



ENTREVISTA

JUSEP BOYA:

"M'ESPANTE ERA VORACITAT DERA CONSTRUCCION, DETH DETERIORAMENT DETH PAISATGE: ETH TORISME DE NHÈU EI FÒRÇA DEPREDADOR"

ticularitat, ei facilament identifiable. Ath delà, qu'ei fòrça estudiad eth vincle simbolic damb era neishençada nacion catalana. Per tot açò s'avalore autant eth romanic.

Sonque cau auer en compde es restauracions de glèises que se portèren a tèrme a principis deth siècle XX: s'anaue a recuperar eth romanic encara que siguesse a despens de destruir er art de d'autas epòques, coma se de tostemp non auessen coexistit diuèrsi estils en un mudeish conjunt patrimonial. Mès jo non insistiria tant en com se hè era restauracion, senon ena contextualizacion dera bastenda monumentau a restaurar. Er entorn qu'ei plan important e non mos la podem cargar. Dilhèu damb era naua lei deth paisatge açò quedàr resolgit, mès auem de tier compde que non mos arribe çò qu'a succedit ena Val de Boí, a on s'an promoigut òbres que non son bric respectuosos damb eth contexte urbanistic e istoric d'aguest territori. O coma eth projècte de deishar bastir enes entorns dera glèisa d'Unha, qu'atempte contra ua des imatges mès emblemàtiques d'Aran. Non i a consciéncia qu'açò age un impacte negatiu quan son es pròpries agents economics es qu'aurien d'èster conscient qu'eth futur serà fòrça nere se non protegim eth nòste patrimòni arquitectonic e naturau.

S'a perdit fòrça patrimòni. Què cau hèr? Recuperar-lo ei ua entelèquia. Cau apostar pes repliques?

S'a d'èster conscient qu'Aran a patit ua amputacion brutau dera sua memòria. Per açò ei tan important co-

nisher çò qu'auem, entà non pèrder arren mès. Auem d'èster consients qu'es pintures non tornaràn jamès, exceptat de bèra pèça concreta que se pogue demostrar que marchèc de manèra obscura. Mès en contèxte internacionau des musèus, açò ei fòrça improbable. Dilhèu era taula d'Arties deth musèu Maricel, que sembla qu'a ua istòria escura... Valerie era pena saja'c. Mès independentament de se s'artenh o non, çò que serie corrècta ei hèr còpies de pintures que ja non auem, o ben hèr-ne ua projecccion virtuaua enes visites a glèises, o crear punts interactius entà conéisher aguest patrimòni... Es recorsi qu'auem actualment son nombrosi. Quant mès coneisham çò que ja non auem, mès avaloraram çò que mos rèste.

Es òbres d'art s'an de retirar deth culte?

Creigu que non se pòt generalizar. Depen de cada cas. Mès çò que non s'enten ei qu'agen apareishut ath culte òbres qu'a començaments deth siècle XX non i èren, coma era Majestat de Mijaran. Ei ua pèça principau der art universau. Se tostemp ausesse estat ath culte, dilhèu ac veiria ben, mès ei descontextualizat, pas solament ei originari dera glèisa de Sant Miquèu de Vielha, senon dera de Mijaran. Non a arren a veir damb eth Crist de Salardú, que tostemp a estat venerat e seguís en lòc entath quau siguec concebut. Ara, açò non vò díder que siga partidari d'auer es pèces embarrades e trèir-les sonque un dia ar an. S'a d'artéñher ua conciliacion entre tradicion, culte,



seguretat e conservacion. Auem de trapar era manèra d'equilibrà'c. E, sustot, auem de garantir era seguretat des òbres d'art. Es alarmes son importants, mès tanben era documentacion des pèces, entà que sigue mès dificil qu'acaben en mercat. S'era Mair de Diu de Gràcia de



Vilac auesse estat mès estudiada dilhèu s'auesse recuperat o dirèctament ja non s'auesse panat perqué non se podie véner.

Quina ei era assignatura pendenta qu'a Aran en matèria de patrimòni?

Sense dubte, era proteccion deth paisatge. Des deth mèn punt d'en guarda, ei ço de mès urgent. Auem de préner mesures abantes que non sigue massa tard. M'espanti dera voracitat dera construccio, deth deteriorament deth paisatge. Eth parc arquitectonic aranés que despareish e

açò produsís ua despersonalizacion d'un territori que, contràriament, a un discors fòrça mercat sus era identitat. Ua contradiccion que non s'enten. Era singolaritat paisatgistica e culturau d'Aran pòt ajudar a fomentar un turisme mens estacionau, que mos interèsse a toti. Que maubarrant es nòsti pròprios recorsi e quan mos en dam compde, ja serà massa tard. E açò tanben se pòt hèr extensiù ath patrimòni industriaui. Era fàbrica de lan de Vielha ei unica en Pirénèu. Sonque s'a conservat aguesta e era d'Arsèguel. Ei ua usina de finaus deth XIX damb tota era maquinària.

Com ei possible que s'age permetut bastir a banda e banda?

Açò sonque s'explique per desconeishement. Çò que cau hèr ei reconstruir eth canau que la hège a funcionar, non tractar-la coma ua bastenda mès. E ua causa semblanta passee damb era arquitectura populara. Com ei possible qu'es tipiques bòrdes damb teulada de palha despareishen a despiet d'ester bastendes qu'empleguen ua tecnica preistorica? Non s'a consciéncia qu'açò sigue un trèt caracteristic d'Aran, un patrimòni millenari que cau conservar. De hèt, hè pòc vedí qu'ua desdarreres que quedauen en Bausen presentaue era teulada d'uralita. Se hèn restauracions que meten era pèth de garia. Lòsa barata de Galícia, setos hèts damb ciprèssi retalhadi, husteria de color mèu, pèira placada ena façana...
Açò per non parlar qu'eth cablejat va peth dessús des pòbles. Es ajuntaments s'aureien de quadrar e èster mès estrictes.

Qui siguec eth Mèstre de Vielha? Er istoriador d'art Albert Velasco (UdL) concludís qu' aguest artiste anonim de finaus deth gotic se ditz Bartomeu Garcia e ei hilh de Benavarri.

Eth Mèstre de Vielha

ES DARRÈRES INVESTIGACIONS METEN NÒM AD AGUEST ARTISTE ANONIM DE FINAUS DETH GOTIC

per Albert Velasco
Gonzàlez
FOTOS: A.V.

Pere Garcia de Benavarri ei un pintor documentat entre 1445 i 1485 en Saragossa, Barcelona, Lhèida, Benavarri e Barbastre.

Se la considère un des màgers difusors dera pintura d'influéncia nordica en diuères regions des actuaus provincies de Lhèida e Òsca, amassa damb dus artesans que se tròben adscrits en sòn cercle de collaboradors o discípols, Pere Espallargues (doc. 1490-1495) e er anonim Mèstre de Vielha.

Després de formar-se en Saragossa, ath torn des miejans deth sègle XV Garcia installèc eth sòn talhèr en Benavarri, eth caplòc der antic comtat de Ribagòrça, en tot balhar inici a ua escòla pictòrica que se perlonguèc enquias inicis dera següenta centuria.

Des d'aquiu, eth e es sòns seguidors trbalhèren damb exit a banda e banda dera actuau termièra administratiua que separa Catalunya e Aragon, en tot irradiiar ues formes artistiques qu'es especialistes classifiquen entre es darrers esclats deth gotic, ja ben a pròp dera irrupcion deth lenguatge renaissentista.

Eth Mèstre de Vielha ei eth mès desconeishut deth grop de pintors qu'acabam de mentar, maugrat qu'auem conservat un bon corròp d'òbres gessudes des sòns pincèus. Bères provien dera Val d'Aran, deth Pallars, dera Ribagòrça, dera Nogu-



Taula d'Espallargues (esquèrra) e deth Mèstre de Vielha (dreta) de Vilac.



ra, deth Somontano de Barbastre e der airau dera Franja de Ponent, mentre que d'autes, descontextualizades, ne desconeishem era sua origina exacta.

Sonque entà hèr-mos ua idia dera dispersion qu'a patit era sua òbra, mentaram que se conserven pintures ada eth atribuïdes en Musèu de Dallas, en Musée des Arts Décoratifs de París, en Musèu Pushkin de Moscou, en Musée Goya de Castres, en Musée des Beaux-Arts de Dijon, en Museo Nacional de San Carlos de Mèxic D. F. e en Instituto de Cultura Portorriqueña de San Juan de Puerto Rico.

Entre es musèus catalans cau menjar eth Musèu dera Val d'Aran, eth Musèu Diocesà d'Urgell, eth Musèu dera Noguera, eth Musèu de Lhèida: diocesan e comarcau, eth Musèu Nacionau d'Art de Catalunya, eth Musèu d'Arts Decoratives de Barcelona, era Fundacion Gòdia de Barcelona e eth Musèu Maricel de Mar de Sitges, ath delà deth Musèu Diocesà de Barbastre.

Enquia ben lèu non se sabie arren dera identitat d'aguest prolific artisan, encara que es nòstes investigacions mos an portat a prepausar ua identificacion damb eth pintor de

Benavarri Bartomeu Garcia (doc. 1484-1496), hilh o descendant deth Pere Garcia mentat mès tà naut. Eth sòn trabalh ena Val d'Aran reste atestat per tres retaules, eth major de Sant Miquèu de Vielha, encara presidint eth presbitèri deth temple, ath delà de dus executats entàs parroquians de Betrén e Vilac.

Eth prumèr gessec deth sòn emplaçament originau a principis deth siècle XX, e era darrèra pista que s'a ei que siguec venut en ua casa de subredites de Barcelona eth 1979, despùs d'auer format part dera collecccion de Francesc Riera Sala. Per çò que tanh ath de Vilac, erosament, es tres compartiments que mos an arribat se tròben depositats en Musèu dera Val d'Aran.

SANT MIQUÈU DE VIELHA

Eth retaule de Sant Miquèu de Vielha ei interessant des de nombrosi punts d'enguarda. Ei dedicat ath patron deth temple, encara que tanben presente compartiments dedicadi as gòis de Maria e ara Passion. Serie fòrça long entrar a descriuer ua a ua totes es escenes que la compausen, e per açò, recomanam ua visita ara glèisa entà poder-lo admirar damb tot eth sòn esplendor. Çò que òc au-

rà de saber eth lector ei que non se lo traparà talament coma siguec concebut. Fotografies de principis deth siècle XX demòstren que siguec ampliament remodelat pendent eth setcents, segurament vers eth 1764, moment en què se bastic un nau retaule entara glèisa e eth nòste se vedec desplaçat a un autar deth transsepte nèrd.

Ath delà, era òbra avec era sòrt d'ester retirada dera glèisa pendent es eveniments belics de 1936-1939, çò que la sauvèc d'ua destrucción que non pogueren esvitar d'autes riqueses artistiques dera val. Pòc despùs e se profitèc entà restaurar-la, operacion que se repetic non hè guaires ans. Tot amassa a supausat qu'eth retaule aué presente un ordenament de taules que non se correspon damb era realitat. Ath delà, a perdut eth sagrari e d'auti elements que conformauen era òbra de husteria deth conjunt.

En Musèu dera Val d'Aran se conserven cinc taules gotiques procedentes de Sant Feliu de Vilac. Dues d'eres, ua Visitacion e ua Dormicion, son òbra de Pere Espallargues, pintor coneishut pera rubrica qu'estampèc eth 1490 en retaule major dera parròquia d'Enviny, en Palhars Sobi-



DESAPAREISHUT

Eth retaule de Sant Sadurní de Betren (foto dera esquerra) gessec deth sòn emplaçament originau a principis deth

sègle XX, e era darrèra pista que s'a ei que siguec venut en ua casa de subredites de Barcelona er an 1979

rà, aué repartit entre era Hispanic Society of America de Nòva York e eth Philadelphia Museum of Art. Es autes tres son es que cau atribuir ath nòste pintor. Se tracte d'un compartiment principau de retaule damb era representacion de Sant Miquèu, seguint molt de pròp eth modù emplegat en Vielha, ath delà d'ua Visitation e ua Nativitat.

ETH CAS DE BETREN

Eth tercer conjunt qu'er autor des retaules de Vielha e Vilac executèc ena val siguec eth de Betrén, deth que ja auem mentat la casuistica deth sòn exili barcelonin. Ei dedicat a Sant Sadurní, un sant d'origina francesa damb un culte fòrça estenut en ai- rau pirenenc.

Era fotografia a trauers dera quau mos ei coneishut, mòstre eth retaule en un estat de conservacion relativament bon, encara qu'auem de plànher era pèrta deth sagrari e era predella.

Es escenes representades enes sòns carreràs lateraus hènt allusion ara vida e passio deth sant, mentre qu'era plaçada ath dessús dera cavitat centrau, a on i deuie auer segurament ua imatge deth sant en talha de husta, represente eth Calvari, com ère preceptiu ena majoria des retaules deth moment.

Siguec domatge qu'eth conjunt non se poguesse recuperar entara val quan gessec ara venda en an 1979, e ei per açò qu'es autoritats araneses auràn d'èster a l'espèra per se era ocasion se tornau a dar, ua option que non se pòt descartar ara vedença des constants moviments deth mercat d'art e antiquitats.



Retaule de Sant Miquèu de Vielha.

Un país s'a d'explicar, non sonque as sòns visitants senon tanben as pròpis poblants deth territòri. E quan es caracteristiques d'aguest país son tan especiales coma Aran, cau un esfòrç important.

MUSÈUS DERA VAL D'ARAN

Patrimoni, territòri e identitat


per Carolina Desel

Diretora Musèus dera Val d'Aran Conselh Generau d'Aran
FOTOS: FRANCESC TUR

Explicar un país de dimensions reduïdes, damb ua lengua pròpria e oficiala, un govern pròpri, damb ua istoria tan antiga que va més enllà de l'origina de nombrosi parlaments europeus, damb ua economia basada en torime, damb era arribada de naues cultures qu'açò represente, ei tot un desfís. Dar a conéisher aguest país, explicar Aran, ei er objectiu principau des Musèus dera Val d'Aran. Atau donques mos trapam qu'eth territori, ei a díder Aran se convertís en er autentic objecte museistic, er objecte ath torn deth quau se pause tot eth discors teoric. Entà arténher aguesta cibla se seguissen dues llinhes de travalh. Per un costat auem es sies infrastructures museísticas que formen part der hilat de musèus. E entà reforçar aguesti petits musèus s'a creat ua sèria d'itineraris e visites guidades ath long d'Aran, damb era quau causa eth musèu devien quauquarren més qu'ua bastenda interessanta damb causes a explicar e s'im-pause en territori.

Musèus dera Val d'Aran, gestionat directament pel Conselh Generau d'Aran, està format per sis infraestructures museístiques: Musèu dera Val d'Aran, Ecomusèu çò de Joanchiquet, Glèisa de sant Joan d'Arties, Fabrica dera Ian, Mòla de Salar-dú i Mina Victòria. Aquesta petita xarxa de museus està situada en el Naut Aran, Baix Aran i Mijaran fet que garanteix un equilibri territorial, un objectiu primordial en qualsevol política cultural.

Eth Musèu dera Val d'Aran, pla-



MINA VICTÒRIA

Mina Victòria, plaçada en Arres de Sus, ei ua antiga explotacion de zinc que s'a musealizat e que da a conéisher ua part dera

istòria econòmica e social d'Aran. Es explotacions mineres representèren un cambi economic e social

çat ena Tor deth generau Martinhon de Vielha, ei era sedençça centrau des musèus, a on se gestionen totes es activitats que se generen entorn deth hilat de musèus. Aguest musèu siguec inaugurat er an 1984, creat pera pròpria volentat des aranesi, ja que sigueren eri madeishi qui creèren, a compdar de donacions e cessions, eth hons deth musèu. Aué se trabahe ena reforma arquitectonica e museologica, entà adaptar-lo as besonhs ctuaus. Er objectiu ei convertir eth musèu ena pòrta d'entrada a Aran, presentar eth territori e era cultura aranesa e es sòns hèts diferenciadors. A compdar d'aciu se poirà visitar es auti musèus damb uns coneishences prèvies e en tot escuélher segontes es motivacions culturaus personaus.

Es exposicions temporaus deth musèu s'amien a tèrme en un endret emblematic dera arquitectura aranesa, era glèisa de Sant Joan d'Arties. Ua glèisa gotica, que des der an 1996 forme part deth hilat de musèus deth Conselh Generau d'Aran. Actualment s'amien a tèrme ua sèria d'òbres d'acondicionament, que harà qu'aguest ostiu er espaci sigué barrat.

Er Ecomusèu çò de Joanchiquet ei plaçat en pòble de Vilamòs, aguest ecomusèu permet conéisher era vida tradicionala aranesa, era vida abantes deth gran cambi de modèu, economic e social, que representèc era arribada der esquí. Çò de Joanchiquet ei aquerò qu'en Aran s'apèrre còto, ua casa damb es sues bòrdes e eth sòn uart, tot açò barrat e ath torn d'un pati centrau. Ua des carateristiques mès importants d'aguest ecomusèu, e que poírem díder que la hè unic, ei que toti es móbles, des

des lhets as culheres, son es madeishi que hègen a servir es darrers habitants dera casa, non a estat de besonh inventar o redescobrir cap es tança. Mina Victòria, plaçada en Arres de Sus, ei ua antiga explotacion de zinc que s'a musealizat e que da a conéisher ua part dera istòria econòmica e social d'Aran. Es explotacions mineres representèren un cambi economic e social. Econòmic pr'amor que per prumèr còp es corsi familiars non arriben exclusivament des trabalhs agricòles e ramadèrs e social pr'amor que representèc era arribada de trabalhadors forastèrs. Era visita ara explotacion minera, començé ena Bassa d'Arres, damb un itinerari circular se visita bona part dera explotacion e acompañats d'un guida entraram en ua des galeries.

Era Mòla de Salardú, ei ua petita



Mina Victòria.

mola harinièr, representatiua des nombroses mòles que se trapauen enes pòbles aranesi. Era visita ara mòla ei guidada e se pòt seguir tot eth procès de transformacion deth forment en haria. Era Fabrica dera lan, plaçada en Vielha, ei un petit exemple dera epòca pre-industriau qu'auc lòc en Pirenèu. En aguesta fabrica musealizada, que se visite acompañat d'un guida e damb eth refòrc de dus audiovisuals, trapam ua pèça d'ua grana valor, ua mule jenny, ua mashina importanta ena istòria dera revolucion industrial.

Coma ja auem mentat ath can d'aguesti musèus, s'elaboren ua seria d'activitats entà complementar e reforçar eth sòn discors. Ath delà des conferéncies e corsi que se programen ath torn des exposicions temporals, s'an elaborat ua seria de rotes, itineraris e visites guidades.

Era Rota deth Romanic d'Aran mos permet visitar diuèrses glèises romaniques acompañats d'un guida. Aguesta rota permet as visitants accedir e contemplar un patrimoni que d'ua auta maniera serie fòrça complicat. Aguest ostiu s'inicie ua seria de naues aufertes dirigides tan tàs turistes coma tàs pròpries aranesi. S'an creat dus itineraris nauis, que mos permeten visitar, acompañats d'un guida, eth pòble de Bossòst e eth pòble de Vilamòs. Per un autre costat, er Ecomusèu çò de Joanchiquet daurà es sues pòrtes es dijauz ath ser, a on s'ambientaran es cauhades araneses. Després d'ua visita se poirà gaudir d'ua jazz session en patí dera casa.

Tot açò ei Musèus dera Val d'Aran, un modèu de musèu territoriau que començèc hè mès de vint ans e qu'apòste peth futur.



VA DE LENGUA

ESTIU, OSTIU



per Aitor Carrera

Professor de lengua e lingüística occitanas ena Universitat de Lhèida

Era epòca dera calor e deth caumàs: estiu o ostiu. De còps n'i a que pensen qu'un mot ei "mès aranés" s'ei different deth catalan. Aquerò qu'ei un mecanisme que pòt funcionar de tant en tant, segons era chança de cada un, mès pas tostemp. Qu'ei eth cas que mos aucep, per exemple. Que n'i a que cren qu'eth mot *ostiu* a ua dòsi mès gròssa d'autocriticitat pr'amor qu'ei different deth catalan *estiu*. E que, per contra, *estiu* ei "mens aranés" perque non a diferéncias damb eth mot catalan. E aguest viatge non ei cap atau. Ena Val d'Aran, s'emplegue tant *estiu* coma *ostiu*. Que va segons es pòbles. Ué *estiu* qu'ei un mot que viu mès


que mès en vilatges dera part baixa dera Val d'Aran: en Canejan o en Bausen, mès tanben en Les. *Ostiu* que se ditz mès tà naut, e se pronòncie soent "*ostieu*". Encara que de ben segur que i a agut (e dilhèu encara i a...) bèth aute endret que le tenguie, enes nòsti dies eth mot *estiu* qu'ei minoritari. Mès mos cau hèr a brembar diuères causes. Qu'ei probable que *estiu* s'empleguèsse, bèth temps a, en pòbles a on ué ja s'ei percut. En Bossòst, per exemple, que i a ua montanya que se ditz *Estiuèra*, ath darrèr deth pòble, de cap ar oèst, mès ué en aqueth pòble des Quate Lòcs non se ditz sonque *ostiu*. Non ei cap perazard, que es-

tiu s'emplegue ath costat de Pònt d'Arrei. Se bèth un se'n va a passejar per delà dera frontèra estatau, se comunique en occitan damb es occitanoparlants que vage trobant e i parle deth temps, lèu qu'ac va a veir. *Estiu* qu'ei era forma majoritària en tot er espaci territoriau dera lengua occitana. Justaments en junhsèga i a era *Estivada de Rodès*, en Aviron, a on participen cada an un pialèr de grops que canten en occitan. Precisaments un des qu'ajudèc a recuperar era grafia tradicionau dera lengua occitana, i a apuprè un sègle, s'aperae *Prospèr Estieu*. Donques, cau tier compde. *Estiu* ei tant aranés coma *ostiu*.


Pagès editors

www.pageseditors.com - ed.pages.editors@cambrescat.es

Garona
Llibres
en aranés



Presoërs dera
mar gelada
Francés Boya Alós



Diccionari aranés-anglés
anglés-aranés
Ryan C. Furness



Jacinta,
casa e país
Pepita Caubet

DICCIONARI

A

- Abac:** àbac
Absida: absis
Acavalar: encamellar
Anuència: consentiment
Aquarèlla: aquarel·la
Argèla, arguila: argila
Arquitècte -a: arquitecte, -a
Arquivòta: arquivolta
Artesan -a: artesà, -ana
Asondar: desbordar, vessar / inundar // v pron vessar-se
Autar: altar

B

- Barbar -a:** bàrbar, -a
Barròc -a: barroc, -a
Beton: formigó
Bust: bust

C

- Canonic -a:** canònic, -a
Capèla: capella
Capitàt: capitell
Casubla: casulla
Cimbèu: cimbell
Cisèth: cisell
Collecion: col·lecció
Colona: columna
Coloracion: coloració
Conservacion: conservació
Consòla: mènsula
Copòla: cúpula
Corrogada (arc): jova
Crocadís, crocadà: croquis

D

- Desescaladar, despasimentar:** desempedrar
Doèla: doella
Doric -a: dòric, -a

E

- Escultor -a, escalpraire -a:** escultor, -a
Escultar, escalpar: esculpir
Estatua: estàtua
Estetic -a: estètic, -a
Estilizar: estilitzar
Expropriar: expropiar

F

- Faciada:** façana
Fenestratge: finestram
Frisa: fris
Fronton: frontó

G

- Gargolha:** gàrgola
Gipàs: guixot
Glèisa: església
Gleisòla: capella
Gotic: gòtic
Gost, gust: gust

H

- Hiestrau:** finestral
Hèr: fer
Híger/ahíger: afegir
Hons: fons.
Huéger: fugir
Humarau: golfes de la casa
Husta: fusta

I

- Idèa:** idea
Infèrn, lunfèrn: infern
Inspiracion: inspiració

L

- Lata:** llata
Marbrèr -a: marbrista
Mecènas: mecenès
Modèl -a, manequin: model // modèlic
Monoptèr -a: monòpter, -a
Mortèr de cauç: argamassa
Murau: mural

N

- Nautada:** alçada
Neoclassic -a: neoclàssic, -a
Neogotic -a: neogòtic, -a
Neurir: nodrir, alimentar
Non... que...: només (*non servís tò comunicar qu'en aquera vath*: només serveix per a comunicar en aquella vall).
Nuclèu: nucli

O

- Ostentacion:** ostentació

P

- Pali:** dosseret
Pastiche: pastitx
Patrimòni, auvitge: patrimoni
Pigmentacion: pigmentació
Pinacoteca: pinacoteca
Pilastra, pilastron: pilastre
Proporcion: proporció

Q

- Quauque, quauqua, quauqui...:** algun, alguna, alguns...
Que: en alguns casos no té traducció i només indica afirmació, així que i a un arramat de lengües: hi ha una bona colla de llengües.

R

- Renaishença:** renaixement
Restauracion: restauració
Retrach / retrait: retrat
Rococò: rococó
Romanic: romànic

S

- Ser:** vespre.
Soent: sovint.
Sonque: només, *així non existís sonque en...*: només existeix a... ; pas sonque: no només.

T

- Tablèu:** quadre
Talha: talla
Tecnica: tècnica
Tòrs: tors
Travatèla: bigueta
Termièra: frontera, límit.
Totun: de tota manera, tanmateix.

V

- Veire:** vidre
Verriau, veirièra: vitrall
Vòta, vòuta: volta

Z

- Zoofòr:** zoòfor



Era melhor companhia tath futur ei era tua.

Ua gran companhia ei aquera qu'arribe ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en funcionament eth pervier de mès de 22 milions de clients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau electrica espanhòla e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era tua companhia, arribaram ath futur abantes qu'arrés.

